EAST Search History

Ref#	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
\$35	62	@pd>"20071221" AND 715/835.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	OFF	2008/07/01 19:45
S36	213	@pd>"20071221" AND 455/412.1,412.2,413.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	OFF	2008/07/01 19:46
S 37	42	@pd>"20071221" AND 345/1.3.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	OFF	2008/07/01 19:46
S38	1	(S35 OR S36 OR S37) AND (voicemail WITH common WITH interface)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2008/07/01 19:46
S39	2	(("6516202") or ("6781575")). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 19:50
S40	2	(("6469910") or ("6661404")). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 19:51
S41	25	(("5307086") or ("5848356") or ("5873108") or ("6084951") or ("6297795") or ("6469910") or ("6636203") or ("6661404") or ("6781575") or ("6792090") or ("6947158") or ("7058168") or ("7155419") or ("20020133378") or ("20030064751") or ("20040026136") or ("20040028199") or ("20040039794") or ("20040203977") or ("20040240163") or ("20040240163") or	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 19:52

		("20050267975") or ("20060160566")).PN.				
S42	35	(("5584054") or ("5797089") or ("6101531") or ("6097391") or ("6058304") or ("5958006") or ("5917906") or ("5958006") or ("5917906") or ("5903852") or ("5860074") or ("5813778") or ("5812651") or ("5770030") or ("5745904") or ("57705995") or ("5650776") or ("5627978") or ("5612682") or ("5510808") or ("5494363") or ("5494363") or ("5392447") or ("5379057") or ("5357065") or ("5336001") or ("5334824") or ("5227614")). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 19:59
S43	35	(("5218188") or ("5101439") or ("5075684") or ("5067164") or ("5012219") or ("5010547") or ("4916441") or ("4892981") or ("4764770") or ("4725694") or ("4587630") or ("4279021") or ("7007239") or ("6973217") or ("5757098") or ("20060161858") or ("20060121938") or ("20060015819") or ("7231208") or ("20040028192") or ("6583806") or ("6577721") or ("20010034222") or ("6192118") or ("7295852") or ("5109539") or ("5381387") or ("5440629") or ("5442406") or ("5719936")).PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 20:03

S44	35	(("6009338") or ("6064734") or ("6137469") or ("6208879") or ("6233469") or ("6262716") or ("6297945") or ("6317313") or ("6442263") or ("65483445") or ("6512507") or ("6549194") or ("6643124") or ("6961593") or ("7069056") or ("20020042853") or ("20020169924") or ("20030008679") or ("20030034987") or ("20030112225") or ("5809115") or ("5974334") or ("6029072") or ("6035214") or ("6119179") or ("6188917") or ("6055439") or ("6169911") or ("6055439") or ("6002944") or ("69949764")).PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01
S45	29	(("5619555") or ("200200441361") or ("D416256") or ("D454349") or ("D462354") or ("D488478") or ("D471559") or ("D477597") or ("D320598") or ("D468714") or ("5941648") or ("D456794") or ("D470842") or ("D359920") or ("D464962") or ("6976217") or ("6557004") or ("6516202") or ("6502090") or ("6452588") or ("6405172") or ("6389124") or ("6310609") or ("6295372") or ("6256631") or ("6198053") or ("6166342") or ("6157630") or	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 20:27
S46	4	(("2760933") or ("9908238")). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/01 20:34

7/2/2008 11:37:16 AM

C:\ Documents and Settings\ atan\ My Documents\ EAST\ Workspaces\ Applications\ 10616108.

wsp